

ASANTE TWI 2

ESSAY

COMPOSITION

(30 MARKS)

1. Fa nsemfua ensua ensene ɔha aduonum bua deɛ ɛdidi soɔ yi nyinaa mu baako pɛ.
 - a. Twere krataa kɔma w'adamfo na kyere adwuma a wowie sukuu a wobeye na kyere deɛ nti a wope saa adwuma no.
 - b. Fa no se wo na woda agodie ano wo wo sukuu mu. Twere anodisem a wobeka akyerɛ awofoo ne akyerɛkyerɛfoɔ kuo nhyiamudie ase, ma etiri asem no nye AGODIE HO MFASOO WO OMAN YI MU.
 - c. Twere abasem bi ma no nwie se.....see enye hyenhyen nyinaa na eye sika kɔkɔɔ
 - d. Twere akanfoɔ agodie baako ne sɛdeɛ wodi no fa

PART II

COMPREHENSION

(10 MARKS)

2. Kan deɛ ɛdi soɔ yi na bua nsemmissa a etoa soɔ no nyinaa.

Mmereɛ bi anuanom baasa bi ne Asommorɔdwe tenaa akuraa bi a wɔfre ho se Ohiamaadwennwene. Adeɛ a na eha won pa ara ne nsanom. Eto da bi mpo a, na wɔtumi nom nsa mpo kyen asommorɔdwe ankasa. Yei maa eha won yie. Won ho aka pewa deɛ, wonka.

Da koro bi won panin pa ara a wɔfre no Aweka ani baa ne ho so, na aka kyere won se, "Yaanom, enti monnye nni se, se yetwa aba a, yebɛnya nsa yi bi anom anya bi nso atete yen ho nhoma mu?" Wen nyinaa ano koɔ benkorɔ mu penee so. Wɔhyee mmara se, won mu biara nni ho kwan se ode nsa no bi beka n'ano kɔsi bere a wɔbetuatua won ho ka awie.

Nna kakra bi akyi no, Asommorɔdwe de too dwa se, "Afei deɛ manhunu se yen ka yi ano abre ase, enti momma yennom bi na akɔnnɔ reku yen. Owuo ben yen na obi ntua n'akɔnnɔdeɛ nwu." Won baako foaa no so maa emu mmienu kaa se wontwen kɔsi se wɔbetua eka no nyinaa awie. Ehaa Aasommorɔdwe yie na ode abufuo kaa se, "Aɛn, enti se yeso atuduro a, yennom tawa?"

Nsemmissa

- a. Nnipa dodoɔ sen na na wote akuraa ho
- b. Na wɔfre akuraa ho sen?
- c. Edeen pa ara na na eha won?
- d. Edeen na emaa woyee ahiafoɔ?
- e. Won mu hwan na ode adwene baa se wontwa abe no?
- f. Botaeɛ ben nti na wode abetwa no ho adwene baee?
- g. Bere a wopenee abetwa no so no, mmara ben na wɔhyee?
- h. Kyere saa asem yi ase sɛdeɛ etee wo abasem no mu: **foaa no so**
- i. Se obi ka se "Owuo ben yen" a aseɛ ne sen?
- j. Fa nsemfua a emmoro **nson** to ayeseɛm yi din.

PART III
LEXIS AND STRUCTURE

3. Bua nsemmissa a edidi soɔ yi nyinaa.

Fa edinnsiananmu a efata ma nsemfua a wɔasensane aseɛ no.

- a. Kofi ne Amma yɛ nnamfonom
- b. Papa no de nwoma no maa Abena ne Kwabena.
- c. Me ne Kofi kɔɔ dwam
- d. Ode nwoma no maa tikyani no
- e. Kofi nuabaa no wɔ sika pa ara

Kyere nsemfuakuo a nsemfua a wɔasensane aseɛ no firi mu

- f. Wɔn nyinaa baa ha anɔpa yi
- g. Ataadeɛ dada yi yɛ me dea
- h. Saa mmeranteɛ yi kasa dodo
- i. Osukuuni biara mmra sukuu ɔkyena
- j. Abena ne Adwoa yɛɛ adwuma no yie

Twere nsemfua a wɔasensane aseɛ yi abirabɔ

- k. Okuani no maa me amango keseɛ bi
- l. Mpanimfoɔ bi mpe aduro nwononwono nom
- m. Asikafoɔ bebreɛ wɔ saa ɔman ketewa no mu
- n. Nnipa pɔi ani gye kuayɛ ho
- o. Mmaayewa no mu bi yɛ mmɔdemmɔfoɔ

Twere nkabomdeɛ a ɛwɔ ɔkasamu yi biara mu

- p. Kofi ne Amma dii aduane no nyinaa
- q. Wɔbaa efie nanso wanto me
- r. Me maame boa nkurɔfoɔ ɛfiri sɛ ɔwɔ sika
- s. Noa aduane no na di bi
- t. Wobɛdi fufuo anaa banku

ASANTE TWI 1

OBJECTIVE TEST

- Edin bɛn na wɔde ma obi a ɔsi owufɔɔ anan mu hwɛ n'aggyapadeɛ so?
 - Abusuapanin
 - Ananmusini
 - Odiadefɔɔ
 - Ɔhwɛsofɔɔ
- Deɛn na ɛfata sɛ wɔhwɛ wɔ obi ho de ware no?
 - Ahoɔfɛ
 - Nhomanim
 - Sika
 - Suban
- Obi hwɛ ɔman sika so a, na ɔyɛ hwan?
 - Sanaanhene
 - Sikahene
 - Sikakorafɔɔ
 - Ɔhemaa
- Nnipa yi mu hwan na ɔka mpaninfoɔ ho si ɔhene.
 - Aberewatia
 - Nananom
 - Nana aberewatia
 - Ɔhemmaa
- Edin bɛn na wɔde ma obi a ɔkunkum mmoa akɛsɛ wɔ nwuram?
 - Nakwaseni
 - ɔbɔfɔɔ
 - Ahamuni
 - Ofidisumfɔɔ
- Afahyɛ bɛn na Asantefɔɔ taa die?
 - Aboakyɛɛ
 - Ahobaa
 - Akwasiadeɛ
 - Ohum
- Obi yɛ wo papa yere a, na ɔyɛ wo deɛn?
 - Wɔfasewaa
 - ɛna
 - Nana
 - Sewaa
- Hwan ne ɔbarima bi akonta?
 - Onua barima yere
 - Onua baa Akumaa
 - Onuabaa ase
 - Onuabaa kunu

- Amanneɛ bɛn na wɔyɛ de pagya abaayewa kɔ ne mpanin mu?
 - Wɔde no tena mpaninfie
 - Wɔgoro no bra
 - Wɔkyɛɛ no mpaninsem
 - Wɔde no ma awareɛ
 - Amanneɛ a wɔyɛ de ma abaayewa a wɔgoro no bra no bi ne deɛn?
 - Anoka
 - Asɔba
 - Hyraguo
 - Nnwontɔɔ
 - Asem bɛn na wɔka de kyɛa ɔkwantuni a waduru fie?
 - Akwaaba
 - Ɔkwan so brɛbrɛ
 - Woaba a tena ase
 - Yɛahyiahya
- Yi asem a ɛwɔfa ha yi mu baako fa ma mmɛ ne ho mmuaeɛ**
- ɛbɛ abɔfra bɔ nwa na ɔmmɔ akyekyedeɛ kyɛɛ sɛn?
 - Akyekyedeɛ bɔ yɛ den
 - ɛnni sɛ abɔfra sɛɛ nwa
 - ɛsɛ sɛ obiara yɛ adeɛ a ɔbetumi
 - Nwa bɔɔ nyɛ den
 - Dwuma bɛn na mmɛ tumi di wɔ ɔkasamu?
 - ɛda ɔkasa adi
 - ɛkyɛɛ ɔkasa pa
 - ɛma ɔkasa tenten yɛ tia
 - ɛms ɔkasa yɛ dɛ
 - Obi ka sɛ dua bata ɛbɔɔ ho a ne twa yɛ twana a na ɔreyɛ deɛn?
 - Ɔrebu bɛ
 - Ɔreka aborɔma
 - Ɔreka mpanin kasa
 - Ɔrekamfo tiri
- Yi mmuaeɛ a ɛwɔ aseɛ hɔ no mu baako fa bua mmrane, abodin ne nsamrane no mu biara**
- Kwame mmrane ne deɛn?
 - Atoapoma
 - Babɔne
 - Bodua

- D. Akoto
16. Abodin bɛn na wɔtumi de bɔ ɔhene a ɔye ɔnokwafɔɔ?
- Daasebrɛ
 - Kasaprɛko
 - Ɔsagyefo
 - Ɔseadeɛyɔ
17. Sɛ wɔrebɔ ɔhene bi nsammrane a nsammrane a wɔreyɛ no deɛn?
- Wɔhia no
 - Wɔhoran no
 - Wɔgye n'ani
 - Wɔkorɔkorɔ no
18. Akan man mu hwan na ɔtumi ware ntaafɔɔ
- Osikani
 - Ɔdehyɛ
 - Ɔhene
 - Obusuani
19. Sika a, sɛ ɔbarima bi rebɛware ɔbaa a, papa no gye no wɔfrɛ no
- Kɔkɔkɔbɔ
 - Bomo
 - Tire nsa
 - Akonta sekan
20. Sɛ ɔhene bi yere wu na sɛ ɔsan ware fie hɔ a wɔfrɛ no.....
- Asiwa
 - Ayetɛ
 - Mpena
 - Awarepa
21. Sɛ wɔyɛ ɔbaa ho adeɛ wie a, aduane a ɔdi kan noa no na wɔfrɛ no.....
- Nkunnuanɛ
 - Aduane kɛsɛ
 - Aduanɛpa
 - Nkunukyiri
22. Aware bɛn na sɛ ɔbarima no wu a ,ɔbaa no ye kuna?
- Aware pa
 - Mfena awareɛ
 - Asiwa awareɛ
 - Mpena awareɛ
23. Ɔhene biara ɔbɛtena apakan mu no ɔye.....
- Ɔkra
 - Nkɔsɔhene
 - Nseneahene

- D. Ɔberempɔn
24. Asanteman afahyɛ kɛsɛɛ ne deɛ ɔwɔ hen?
- Nkyidwɔɔ
 - Awukudɛɛ
 - Fɔdwɔɔ
 - Adɛɛ Kɛsɛɛ
25. Afahyɛ bɛn na wɔdi no wɔ simpa?
- Akwambɔ
 - Kundum
 - Aboakyere
 - Fetu
26. Afarefɔɔ de saa nneɛma yi ye adwuma?
- Ɔkodɔɔ, etuo, asau
 - Ɔkodɔɔ, asau, darewa
 - Darewa, atuduro, asau
 - Etuo, asau, atuduru
27. Bosome bɛn na ɛdi ɛbɔ akyi?
- Ahinime
 - Kutawonsa
 - Ɔpɛpɔn
 - Ɔbɛnem
28. Ɛnam hwan so na ɛmaa onyankopɔn kɔɔ soro?
- Maame bi
 - Papa bi
 - Aberewa bi
 - Ɔbarima bi
29. Sɛ ɔhene ye deɛ ɛdidi sɔɔ yi mu baako, ɔtumi gyina so tu no
- , sɛ ɔdidi wɔ abɔtene
 - Sɛ wobɛhyɛ ataadeɛ apue
 - Sɛ wɔbɛbɔ tikwa
 - Sɛ wɔbɛdi nkɔmmɔ wɔ abɔtene
30. Ɔdi Apɔɔ afahyɛ wɔ mantam bɛn mu?
- Apueɛ mantam mu
 - Asante mantam mu
 - Bono Ahafo mantam mu
 - Atɔyɛ mantam mu
31. Edin foforɔ a Akanfɔɔ de frɛ Akwasidɛɛ ne?
- Kurikwasie
 - Nkyikwasie
 - Kwakwasie
 - Monokwasie
32. Akanfɔɔ frɛ beaɛɛ a okuani bɔ ne kookoo, bese na oburu sɛ?

- A. Kookoo ase
 - B. Ahyeaεε
 - C. Ahyehyeeε
 - D. Abεεε
33. Sε ɔbɔfoɔ kɔ ahayɔ a, εdeεn na ɔye a sedee εbeyε a ɔyera?
- A. ɔbotabota nnua ho
 - B. ɔgu ahahan
 - C. ɔde akaagu kɔgu kwan no so
 - D. ɔde nson gu kwan no so
34. Akanfoɔ nye..... Ntom koraa
- A. Afena awareε
 - B. Aware pa
 - C. Mpena awareε
 - D. Kuna Awareε
35. Hwan na ɔye amaneε a εtwatoɔ wɔ awaregyaεε mu?
- A. Akumaa
 - B. Asew
 - C. Akonta
 - D. Akonta
36. ye ɔkwan a ɔberima ne ɔbaa bi a wɔmfiri abusua baako mu nam amammerε kwan so ka wɔn ho bom sε okunu ne ɔyere.
- A. Awaregyeε
 - B. Bragoro

- C. Awareseeε
 - D. Awaregyaεε
37. Sε yarebɔne bi wɔ obi abusua mu a,
- A. Wɔnkɔ mu awareε
 - B. Wɔgu abusua
 - C. Wɔsra obi wɔ hɔ
 - D. Ede anigye ba abusua mu
38. Sε obaa bi nyiniε a, na sε ɔberima bi de n'ano to no so sε onyina a wobεware no a, ɔfre no?
- A. Awowa wareε
 - B. Ayetε wareε
 - C. Asiwa wareε
 - D. Awarepa
39. Dee εdidi soɔ yi mu dee ɔwɔ hen na ɔbaa tumi gyina so gyae ne kunu? Sε ɔberima no
- A. Boro ne yere pii
 - B. Mpe nsa
 - C. Pe adwuma den
 - D. Hwe ne yere yie
40. Nnipa a wɔdidi soɔ yi mu dee wɔwɔ hen na wɔdware bom?
- A. Apemfoɔ
 - B. Awarefoɔ
 - C. Ntaafoɔ
 - D. Asugyafoɔ